

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>OPŠTINA KOTOR</p> <p>Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje</p> <p>Broj,03-333/21-14783</p> <p>Kotor, 25.02.2022.g.</p>	
2	<p>Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu čl. 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18; 63/18; 11/19 i 82/20) i čl. 1 Uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 141/21), podnijetog zahtjeva od strane Kolar Karolja ,izdaje:</p>	
3	<p>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
4	<p>za rekonstrukciju objekata br.1 i br.2, namjene hotel (T1), na dijelu urbanističke parcele UP 39(zona C) koji čini kat.parc. 250 K.O. Risan II, u obuhvatu DSL "Sektor 10" Spila – Risan – Rt Banja ("Sl.list CG" –br 057/18)</p>	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Kolar Karolj
6	<p>POSTOJEĆE STANJE</p> <p>Predmetna lokacija sastoji se od kat. parc. 250 K.O. Risan II i nalazi se u obuhvatu plana u obuhvatu DSL "Sektor 10" Spila – Risan – Rt Banja, namjene turizam. Uvidom u prepis LN br.94 K.O.Risan II, utvrđeno je sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> -na kat.parc.250 je evidentiran je objekat br.1, porodične stambena zgrada,gabaritne površine 67 m²,spatnosti P -na kat. parc.250 je evidentiran objekat br.2 , ruševina raznog objekta, gabaritne površine 94 m²,spatnosti P, -kat.parc.250, void se kao dvorište, površine 219 m². 	
7	<p>PLANIRANO STANJE</p> <p>7.1. Namjena parcele odnosno lokacije</p> <p>Namjena lokacije je površine za turizam (T1)-Hotel. Vrste hotela koje su predviđene u okviru ove namjene su visoke kategorije (4 i 5 zvjezdica). Preporučuje se izgradnja specijalizovanih hotela čime će cijelokupna ponuda i atraktivnost mesta biti podignuta na viši nivo.</p>	



	<p>Ovakav karakter turističkih objekata omogućava njegovo funkcionisanje tokom cijele godine.</p> <p>Na urbanističoj parceli UP 39 zona C planira se rekonstrukcija objekata u postojećim gabaritima sa namjenom Hotel.</p> <p>Na predmetoj parceli planiran je hotel visoke kategorije, minimum 4*. Moguća je rekonstrukcija objekta u skladu sa planom definisanim urbanističkim parametrima .</p> <p>Kategorizaciju hotela vršiti u skladu sa Pravilnikom o vrstama, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 63/10 i 47/12).</p> <p>Obzirom da je riječ o autentičnoj grupaciji objekata, koja ni danas nema obezbijeđen kolski prilaz, prilikom dalje projektne razrade, ova parcela predstavlja izuzetak, i nije obavezno obezbjeđenje potrebnog broja parking mesta u okviru urbanističke parcele odine, nezavisno od turističke sezone.</p>
--	--

<h3>7.2. Pravila parcelacije</h3>	<p>Pretmetna lokacija dio UP30(tip II) sastoji se od kat. parc. 250 KO Risan II, površine: P=380 m²</p> <p>TIP II – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA /objekat se zadržava, predlažu se mjere u izmjeni materijalizacije objekta,zamjene elementa na fasadi, uklanjanje djelova objekta i sl./</p> <p>Za predmetnu urbanističku parcelu urbanistički indeksi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>indeks zauzetosti</u> 0,55 : Pz=209 m² - <u>indeks izgrađenosti</u> 1,21 : Piz=459,80 m² - <u>spratnost</u> : tri etaže <p>Visinska regulacija definisana je maksimalnim brojem nadzemnih etaža koja je definisana u analitičkim podacima za svaku pojedinačnu urbanističku parcelu. Osim maksimalnog broja nadzemnih etaža planom je definisana, u određenim slučajevima, i maksimalno dozvoljena visina objekta. <u>Maksimalno dozvoljena visina objekta se izražava u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenaca ravnog krova.</u></p> <p>Nadzemne etaže mogu biti suteren, prizemlje, spratovi i potkrovље, a podzemna je podrum. Ne postoji ograničenja u broju podzemnih etaža. Podrum ne ulazi u obračun maximalne spratnosti i ukupne maximalne visine objekta. Podrum (Po) je u potpunosti ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Objekat može imati više podrumskih etaža.</p> <p>Suteren je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelišanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani građevinskom linijom. Nije dozvoljena prenamjena garaža u suterenu u druge namjene.</p> <p>Prizemlje (P) je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena ili podruma.</p> <p>Sprat je (1 do N) svaka etaža između prizemlja i potkrovљa/ krova.</p> <p>Potkrovље (Pk) može biti završna etaža. Najniža svjetla visina potkrovљa ne može biti veća od 1.20 m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovљa i sprata poklapaju.</p> <p>Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetaznih konstrukcija iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m; - za stambene etaže do 3.5 m; - za poslovne etaže do 4.0 m; - izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5 m. <p>Spratne visine mogu biti veće od gore navedenih visina ukoliko to iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa uz obavezu da se poštuje planom definisana maksimalna dozvoljena visina objekta.</p>
-----------------------------------	---

Uslovima su dati maksimalni parametri koji će biti usaglašeni sa konzervatorskim uslovima pribavljenim od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, za sve vrste građevinskih intervencija u zahvatu plana.

Nivelacija se bazira na postojećoj niveliciji terena.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije koristiti *Pravilnik o načinu obračuna površina i zapremine objekata* (Službeni list Crne Gore broj 47/13) kojim je propisano da se u BRGP objekta obračunavaju površine svih etaža objekta, koje obuhvataju bruto površine podova i nekorisne površine etaža, obračunate u skladu sa standardom MEST EN 15221-6.

Članom 237. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17) definisano je da do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, može se graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgaradenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanjuje nedostajući dio urbanističke parcele.

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Prema izvodu iz Plana (grafičkom prilogu br.11b Plan regulacije i nivelicije-zone B i C).

Urbanistička parcela- Na grafičkim prilozima Plan parcelacije i Plan regulacije i nivelicije definisane su granice urbanističkih parcela, preko koordinata tačaka, kao i položaj građevinske i regulacione linije.

Regulaciona linija se poklapa sa granicom urbanističke parcele. Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcela dođe do manjih neslaganja između katastra i plana mjerodavan je zvanični katalog.

Građevinska linija utvrđuje se ovim planom u odnosu na regulacionu liniju, a predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi bjekat. Na ovaj način je, umjesto linije na koju se smještaju objekti svojim uličnim fasadama, definisana zona gradnje u kojoj je dozvoljeno smještanje planiranih objekata, bez obaveze lociranja objekata na samu građevinsku liniju. Ovakav pristup je bio neophodan zbog potrebe da se omogući dovoljna fleksibilnost pri projektovanju objekata. Građevinska linija je definisana koordinatama tačaka u grafičkom prilogu. Od građevinske linije se može odstupiti u skladu sa konzervatorskim uslovima pribavljenim od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, za sve vrste građevinskih intervencija u zahvatu plana.

U okvirima postavljenih građevinskih linija (GL1 i GL2) dozvoljeno je slobodno postavljanje i formiranje gabarita objekta, a u skladu sa specifičnim zahtjevima planom definisane namjene. Građevinska linija na zemlji (GL1) je linija koja definiše granicu do koje je moguće planirati nadzemni dio objekta do visine prizemlja. Građevinska linija iznad zemlje (GL2) je linija kojom se utvrđuje gabarit za nadzemni dio objekta iznad prizemlja. Građevinska linija ispod zemlje (GL0) je linija kojom se utvrđuju podzemni djelovi objekta i ona se poklapa sa granicom urbanističke parcele.

8 PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

Polazeći od osobina seizmičnosti područja, predloženih urbanističkih rješenja, odredaba postojećih propisa, date su preporuke za arhitektonsko projektovanje, koje treba primijeniti kao dio neophodnih mjera zaštite od posljedica zemljotresa, a koje u sklopu ukupnih mjera treba da doprinesu što cijelokupnijoj zaštiti prostora.

Preporuke za planiranje i projektovanje aseizmičkih objekata predstavljaju dalju razradu preporuka za urbanističko planiranje i projektovanje i njihovu konkretizaciju, povezujući se sa njima u procesu projektovanja:

- zaštita ljudskih života kao minimalni stepen sigurnosti kod aseizmičkog projektovanja,
- zaštita od djelimičnog ili kompletног rušenja konstrukcija za vrlo jaka seizmička dejstva i minimalna oštećenja za slabija i umjereni jaka seizmička dejstva.

Iškustvo sa zemljotresima u svijetu pokazuje da objekti koji posjeduju dovoljnu čvrstinu, žilavost i krutost imaju dobro ponašanje i veliku otpornost na zemljotrese. Pored toga, objekti sa jednostavnim i prostim gabaritom i simetričnim rasporedom krutosti i masa u osnovi, pokazuju isto tako, dobro ponašanje kod seizmičkog dejstva.

Od posebnog značaja je i ravnomjerna distribucija krutosti i mase konstrukcije objekta po visini. Nagla promjena osnove objekta po visini dovodi do neujednačene promjene krutosti i težine, što obično prouzrokuje teška oštećenja i rušenja elemenata konstrukcije.

Izbor materijala, kvalitet materijala kao i način izvođenja objekta od bitnog su značaja za sigurnost i ponašanje objekta, izloženih seizmičkom dejstvu.

Armirano-betonske i čelične konstrukcije, dobro projektovane, raspolažu dovoljnom čvrstinom, žilavošću i krutošću, tako da i za jače zemljotrese ove konstrukcije posjeduju visoku seizmičku otpornost. Naprotiv, zidane konstrukcije izvedene od obične zidarije, kamena ili tečnih blokova, ne posjeduju žilavost i s obzirom na njihovu težinu prilično je teško da se konstruišu kao aseizmičke konstrukcije.

Od posebnog značaja za stabilnost konstrukcija jeste kvalitet realizacije i izvođenja uopšte.

Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprječavaju klizanje u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja.

Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske seizmičke sile sa kojima se proračunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U slučajevima kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Kod ovog proračuna optimizuje se krutost, čvrstoća i žilavost konstrukcije, čime se može definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmičnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije.

Na osnovu opštih principa projektovanja aseizmičkih konstrukcija preporučuje se sljedeće:

- Na predmetnom području moguća je gradnja objekata različite spratnosti, uz primjenu svih standardnih građevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata.
- Mogu biti zastupljeni najrazličitiji konstruktivni sistemi.
- Kod zidnih konstrukcija preporučuje se primjena zidarije, ojačane sa horizontalnim serklažima

i armirane zidarije različitog tipa.

- Pored ramovskih armirano-betonskih konstrukcija može biti primijenjena izgradnja objekta ramovskih konstruktivnih sistema ojačanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima.
- Kod primjene prefabrikovanih armirano-betonskih konstrukcija preporučuje se primjena monolitnih veza između elemenata konstrukcije.
- Preporučuje se primjena dovoljno krutih međuspratnih konstrukcija u oba ortogonalna pravca, koje treba da obezbijede distribuciju seizmičkih sila u elementima konstrukcije prema njihovim deformacionim karakteristikama.
- Moguća je primjena najrazlicitijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju luke prefabrikovane ispune koje bitno ne utiču na ponašanje osnovnog konstruktivnog sistema. Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazličitijeg tipa) treba uzeti u obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

Projektovanje temelja konstrukcije objekta za dejstvo osnovnih opterećenja treba zasnovati na sljedećim načelima:

- Temelje konstrukcije treba projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterećenja izbjegnu diferencijalna slijeganja.
- Temelje objekta treba izvoditi na dobrom tlu.
- Temeljenja djelova konstrukcije ne izvode se na tlu koje se po karakteristikama značajno razlikuje od tla na kome je izvršeno temeljenje ostalog dijela konstrukcije. Ako to nije moguće, objekat treba razdvojiti na konstruktivne jedinice prema uslovima tla.
- Primjenu dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.

- Opterećenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno raspoređeno po cijeloj konstruktivnoj površini.
- Treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

Prije početka projektovanja neophodno je uraditi geomehaničko ispitivanje tla.

*Ugovoren
Izradu tehničke dokumentacije preporuka investitor je obavezan da shodno članu 7
Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG", broj 28/93 i izmjene 42/94 i
26/97) izradi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o
rezultatima izvršenih geoloških istraživanja, i na iste pribavi saglasnost nadležnog
ministarstva.*

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 („Službeni list SFRJ”, br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90).

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA

Predviđena je zaštita od elementarnih nepogoda, na osnovu Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Službeni list CG”, br.57/92 i 27/94), Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, broj 13/07), Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list CG”, broj 6/93) i važećih tehničkih normativa i standarda. Objekti su kategorisani u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ“ br.31/81, 49/82, 29/83, 2/88 i 52/90).

Predviđena je zaštita od požara na osnovu važećih zakonskih propisa (Zakon o zaštiti od požara „Službeni list SRCG”, broj 47/92) i tehničkih normativa (Pravilnik o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara - „Službeni list SFRJ”, broj 30/91) sa odgovarajućim brojem uličnih požarnih hidranata.

9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U slučaju da se objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnositelj zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBЛИKOVANJE

Zelene površine za turizam (Hoteli)

Zelenilo u okviru ove namjene je važan element turističke ponude, koja ukazuje na reprezentativnost i kvalitet usluga i ponude,

pored ekoloških funkcija i obezbjeđivanja priјatnog prirodnog okruženja za turiste.

Osnovni cilj je svakako povećanje atraktivnosti ovih prostora i privlačenja budućih gostiju tj. korisnika.

Površine neposredno uz glavni ulaz u objekat rješavati na reprezentativan način. Ostalo uređenje zelenih površina u okviru

hotelskih kompleksa odnosi se na osmišljavanje lineranog zelenila koje prati pravce komunikacija, parking prostore.

Za zelene i slobodne površine u okviru turističkih kompleksa treba poštovati normative koji su uslovjeni kategorijom i rangom

planiranog kompleksa. Sve postojeće zelene površine zadržavaju se kao sastavni i neodvojivi djelovi ambijenta.

UP 39- Zona C

Na UP planirati minimum 15% (min 137 m²) zelenih, nezastrih površina, koje se realizuju na slobodnom tlu bez podzemnih etaža.



U obračun zelenih površina ne ulaze popločane površine, bazeni, platoi i sl, kao ni krovno i vertikalno zelenilo. Ukoliko postoj, na parceli zadržati vrednu vegetaciju.
Obezbediti minimum 1 stablo (visoki lišćari ili četinari- ne topijarne forme, žalosne forme i sl.) na svakih 100m² slobodnih (zelenih i žasitih) površina oko objekta.
Visoka stabla pozicionirati ka šetalištu uz more. Sadnju planirati u zelenim bašticama ili u kasetama minimalnih dimenzija 1.2 x 1.2m.

11 USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Sastavni dio UT uslova je Rješenje o konzervatorskim uslovima za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekata na lokaciji koju čini kat.parc.250 K.O.Risan II, br.UP/I -05-839/2021-2 od 31.01.2022.god. izdato od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Područna jedinica Kotor.

Ukoliko se prilikom izvodjenja radova nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu instituciju, kako bi se preduzele sve neophodne mјere za njihovu zaštitu, a kasnije se investitor uslovjava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja. Prema članu 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, broj 49/10) ukoliko se, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih aktivnosti nađe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova (pronalazač), dužan je da:

- Prekine radove i obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;
- Odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najблиžoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru;
- Sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2;
- Saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni;
- Izuzetno od tačke 3, pronalazač može nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz tačke 2. Sve dalje obaveze Uprave i Investitora definisane su članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list CG“ broj 48/13).

13 USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

/

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

/

15. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Predmetna lokacija se nalazi u području površinskih voda, uz uslove nadležnog organa.

16. MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

Moguća je fazna izgradnja i treba je predvidjeti projektnom dokumentacijom.



	17 USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU										
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu										
	Tehničku dokumentaciju u dijelu elektroenergetskih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa planom energetske infrastrukture, važećim tehničkim propisima i normativima. Prilikom izrade tehničke dokumentacije za fazu elektroenergetske infrastrukture potrebno je poštovati regulative, standard i normative.										
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu										
	Sastavni dio uslova su uslovi za vodovod i kanalizaciju.										
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu										
	Predmetnoj lokaciji se pristupa sa postojeće saobraćajnice.										
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi										
	<p>Na sajtu http://www.ekip.me/regulativa/ nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije.</p> <p>Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</p> <p>Adresa web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</p>										
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA										
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG" br 28/93, 27/94, 42/94, 26/07 i 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.										
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA										
	/										
20	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE										
	<table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td> <td>dio UP 39 (zona C) (kat. parc.250 KO Risan I)</td> </tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td> <td>$P=380 \text{ m}^2$</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekata (max BGP)</td> <td>$P=459,80 \text{ m}^2$</td> </tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	dio UP 39 (zona C) (kat. parc.250 KO Risan I)	Površina urbanističke parcele	$P=380 \text{ m}^2$	Maksimalni indeks zauzetosti	0,55	Maksimalni indeks izgrađenosti	1,21	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	$P=459,80 \text{ m}^2$
Oznaka urbanističke parcele	dio UP 39 (zona C) (kat. parc.250 KO Risan I)										
Površina urbanističke parcele	$P=380 \text{ m}^2$										
Maksimalni indeks zauzetosti	0,55										
Maksimalni indeks izgrađenosti	1,21										
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	$P=459,80 \text{ m}^2$										
	<table border="1"> <tr> <td>Maksimalna spratnost objekata</td> <td>Tri etaže</td> </tr> <tr> <td>Maksimalna visinska kota objekta</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</td> <td>Potreban broj PM za namjenu stanovanje – individualno je 1 PM/1 stan. Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: Potreban broj parking mesta rješiti u okviru urbanističke parcele</td> </tr> </table>	Maksimalna spratnost objekata	Tri etaže	Maksimalna visinska kota objekta	/	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Potreban broj PM za namjenu stanovanje – individualno je 1 PM/1 stan. Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: Potreban broj parking mesta rješiti u okviru urbanističke parcele				
Maksimalna spratnost objekata	Tri etaže										
Maksimalna visinska kota objekta	/										
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Potreban broj PM za namjenu stanovanje – individualno je 1 PM/1 stan. Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: Potreban broj parking mesta rješiti u okviru urbanističke parcele										



/postoje UP za koje nije moguće riješiti potreban broj PGM-a u okviru urbanističke parcele, izuzetci su dati u dijelu teksta "Pravila za uređenje prostora i izgradnju objekata"/ ;

- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova kombinacija, a veličina parking mesta i parkirne saobraćajnice po normativima.
- Parkinge uz protočne saobraćajnice pomjeriti u odnosu na ivicu kolovoza za širinu dovoljnu za nesmetano uparkiravanje (min.0,5m).
- Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omogući maksimalno ozelenjavanje. (Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće);
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža;
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke;
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;
- Dozvoljava se izgradnja zajedničkog garažnog prostora ispod dva ili više objekata
 - Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru;
 - Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisane GL;
 - širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne
 - širina kružne rampe min.4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjerne;
 - slobodna visina garaže min. 2,2 m;
 - uzdužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:
 - 1) kružne rampe bez obzira na veličinu garaže maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivenе,
 - 2) prave rampe za garaže do 1500m² mogu imati nagib 18% za pokrivenе i 15% za otkrivene,
 - 3) za veće garaže od 1500m² prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivenе;
 - Parking mesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,5 m do 6,0 m, a za podužna sa dimenzijama 6,0m x 2,5m, sa širinom prolaza 3,5 m;
 - Parking mesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;
 - Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata.
 - Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za izgradnju objekta (podzemne garaže) neophodno je predvidjeti mjere obezbeđenja postojećih objekata u neposrednoj blizini planiranog objekta (podzemne garaže)
 - Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi vizuelno neprihvatljiv način.
 - Niye dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (prodavnice, auto radionice, servisi i slično).
 - Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11)
 - Na većim parkinzima u zoni zahvata, na urbanističkim parcelama, sprovesti mjere pejzažnog uredenja i opremanjenja predmetne površine (npr. djeljimicno popločanje, više manjih pergolom natkrivenih površina, zasad adekvatnog zelenila,...), a sve u cilju ublažavanja negativnosti koje betonirana površina ima na ukupni pejzaž.


Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambientalna svojstva područja

U poglavljima Analitički podaci su dati maksimalni urbanistički parametri i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu koje će biti preispitani kroz izdavanje konzervatorskih uslova pribavljenih od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.




- Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od minimum 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Zid obložiti prirodnim, autohtonim kamenom. Nije dozvoljeno postavljanje žičanih, zidanih, kamenih i drugih ograda i potpornih zidova kojima bi se sprječavao slobodan prolaz atmosferske vode u more ili na drugi način ugrozili pomorsko i vodno dobro.
- Obaveza je da se potreban broj parking mesta (parkiranje za potrebe gostiju i zaposlenih) obezbijedi u okviru predmetne urbanističke parcele, u vidu parkinga na otvorenom ili u garažama unutar objekta. Potreban broj PGM (parking-garažnih mesta) utvrđuje se zavisno od strukture BRGP (saglasno normativima iz Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskih dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima.)
- Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom. Krovne konstrukcije rješevati kao dvovodne, paralelno sa izohipsama i pravcima pružanja krovova na očuvanim objektima tradicionalne arhitekture. Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju обратити на propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemne vode.
- Prilikom dalje projektantske razrade, posebnu pažnju posvetiti arhitektonskom oblikovanju. Likovno i oblikovno rješenje izgrađenih struktura mora svojim izrazom da doprinosi opštoj slici i doživljaju tradicionalnih graditeljskih vrijenosti područja.
- Ukoliko se prilikom izvodjenja radova nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu instituciju, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu, a kasnije se investitor uslovjava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja. Prema članu 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, broj 49/10) ukoliko se, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih aktivnosti nađe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova (pronalažač), dužan je da:
 - a. Prekine radove i obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;
 - b. Odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru;
 - c. Sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2;
 - d. Saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni;
 - e. Izuzetno od tačke 3, pronalažač može nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz tačke 2. Sve dalje obaveze Uprave i Investitora definisane su članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Uslovi za unapređenje energetske

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu Pravilnikom o sadržini eleborata o energetskoj efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 47/13). Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti



efikasnosti	<p>potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja.</p> <p>Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na izgradnju niskoenergetskih objekata, ugradnju ili primjenu unapređenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode koristenjem solarnih panela za zagrijavanje, unapređenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED kako za unutrašnje tako i spoljašnje osvjetljenje uz primjenu centralizovanih sistema za kontrolu osvjetljenja - DAY LIGHT control), primjenom koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje angažovanom snagom i kontrolom vrsnog opterećenja, kontrolom potrošnje energije glavnih potrošača sa jednog centralnog mesta), upotreba električnih automobila, bicikala i ostalih prevoznih sredstava na električni pogon, izgradnja parking prostora natkrivenih fotonaponskim panelima.</p> <p>Ovo područje spada u red područja sa vrlo povoljnim osnovnim parametrima za značajnije korišćenje energije neposrednog sunčevog zračenja.</p> <p>Na ovom području postoje mogućnosti tri načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske celije). Ako postoji mogućnost orientacije objekta prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče topotni gubici. Za proizvodnju električne energije pomoći fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara</p>
--------------------	--

21	DOSTAVLJENO:	
	<ul style="list-style-type: none"> -podnosiocu zahtjeva <u>-u spise predmeta</u> -urbanističko-građevinskoj inspekciji -arhivi 	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> SAMOSTALNA SAVJETNICA I, <i>Dušanka Perović, dipl.ing. grad.</i>  </div> <div style="text-align: center;"> SAMOSTALNA SAVJETNICA II, <i>Jelena Perović Samardžić, dipl. prav.</i>  </div> </div>	
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	SEKRETARKA, <i>Jelena Franović, dipl.ing.pejz.arh.</i> 
24	M.P.	potpis ovlašćenog službenog lica
		


25	PRILOZI <ul style="list-style-type: none">- Grafički prilozi iz planskog dokumenta- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	

• Uradni dokument
• 10.
• OTOK




državna studija lokacije:

"Sektor 10" - Spila - Risan - Rt Banja






obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: SEKTOR 10 - Spila - Risan - Rt Banja	
odgovorni planer	Dragana Šuković, dipl.inž.arh. (licenca br.04-732/1)	
faza planskog dokumenta	Plan	
naziv grafičkog prikaza	Plan namjene površina - Zone B i C	
	ODLJUKA O DONOŠENJU PLANA: br. 07-3789 Podgorica, 19. jula 2018. g.	
	godina izrade plana: 2018.	
	Razmjera: 1:1000	
	Broj: 9b.	

5



LEGENDA	
○○○○○	GRANICA ZAHVATA PLANA
—	GRANICA MORSKOG DObra
[MD]	OZNAKA MORSKOG DObra
—	OBALNA LINIJA
—/—	GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE
[A]	GRANICA URBANISTIČKIH ZONA
—	OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
—	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
UP21	BROJ URBANISTIČKE PARCELE
POVRŠINE ZA STANOVANJE	
[SMG]	STANOVANJE MAJIM GUSTINA
POVRŠINE ZA TURIZAM	
[T]	HOTEL
[U]	POVRŠINE ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA
[HSV]	VODENI SAobraćaj - Luka morskih turizma
POVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI	
[CD]	CENTRALNE DJELATNOSTI
POVRŠINE KOPNENIH VODA	
[W]	Površinske vode
[MU]	MORE
POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE	
[PLJ]	OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE JAVNE NAMJENE
[Z]	ZELENILLO UZ SAobraćajnice
[P]	PARK
[PU]	Pješačka ulica
[NP]	OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE SPECIJALNE NAMJENE
[ZP]	ZAŠTITNI POJAŠEV
[V]	VRUEDNO ZELENILLO KOJE SE ZADRŽAVA
OSTALE PRIRODNE POVRŠINE	
[OP]	STJENOVITE ORALE I STRME STJENOVITE PADINE
[DUK]	DJELIMČNO UREĐENO KUPALIŠTE
II	JAVNO KUPALIŠTE
III	HOTELSKO KUPALIŠTE
ZONA ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	
—	GRANICA OBUVATA PRIMORDNOG DObra
—	GRANICA OBUVATA KULTURNOG DObra
—	GRANICA OBUVATA KULTURNOG DObra PODMORA
—	GRANICA OBUVATA NEPOSREDNOG OKRUŽENJA KULTURNOG DObra
—	LOKACIJA ZA MARKULTURU
NEPOKRETNA KULTURNA BAŠTINA	
[M]	MEDUNARODNI ZNAČAJ - SVETSKA BAŠTINA Prvotno kulturno-istorijsko područje Kotora
[A]	ARHEOLOŠKI LOKALitet PODMORA Područje između Rba Mune i m. Šipadića
[J]	JAVNA ARHITEKTURA Zadužbina Ljubotriće
[3]	ZONIY ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PODMORA
SAobraćajne i OTVORENE JAVNE POVRŠINE	
—	KOLSKO SAobraćajnico SA Pripadajućim TROTOROM
—	PJEŠAČKE POVRŠINE
—	OBALNO ŠETALIŠTE - LUNGOMARE
—	KOLSKO-PJEŠAČKE SAobraćajnico
—	JAVNI PARKING
[B]	BENZINSKA STANICA
[M]	MARINA
—	MOST






d r ž a v n a s t u d i j a l o k a c i j e :

"Sektor 10" - Spila - Risan - Rt Banja

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam <small>PODGORICA</small>	
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: SEKTOR 10 - Spila - Risan - Rt Banja	
odgovorni planer	Dragana Šuković, dipl.inž.arh. (licenca br.04-732/1)	
faza planskog dokumenta	Plan	
naziv grafičkog prikaza	Plan parcelacije - Zone B i C	
		ODLUKA O DODONI SENJU PLANA: br. 07-3789 Podgorica, 19. jula 2018. g.
		godina izrade plana: 2018.
		Razmjer: 1:1000
		Broj: 10b.




Cina 0013
Cina 0013

LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA MORSKOG DOBRA
-  OZNAKA MORSKOG DOBRA
- OBALNA LINIJA
-  GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE
-  GRANICA URBANSTIČKIH ZONA
-  OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP21 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
-  POSTOJEĆI OBJEKTI


ZONA ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

- GRANICA OBUHVATA PRIRODNOG DOBRA
- GRANICA OBUHVATA KULTURNOG DOBRA
-  GRANICA OBUHVATA KULTURNOG DOBRA PODMORJA
- GRANICA OBUHVATA NEPOSREDNOG OKRUŽENJA KULTURNOG DOBRA
-  LOKACIJA ZA MARIKULTURU

NEPOKRETNA KULTURNA BAŠTINA

-  MEĐUNARODNI ZNAČAJ - SVJETSKA BAŠTINA
Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora
-  ARHEOLOŠKI LOKALITET PODMORJA
Područje između Rta Murva i rta Strpačkog
-  JAVNA ARHITEKTURA
Zadužbina Ljubatovića
-  ZONING ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PODMORJA

SAOBRAĆAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- KOLSKE SABRAĆAJNICE SATROTOAROM
-  PJEŠAČKE POVRŠINE
-  OBALNO ŠETALIŠTE - LUNGO MARE
-  KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE
-  JAVNI PARKING
-  BENZINSKA STANICA
-  MARINA
- MOST



d r ž a v n a s t u d i j a l o k a c i j e :

"Sektor 10" - Spila - Risan - Rt Banja




Centar za Arhitekturu i Urbanizam



obradivač plana		
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: SEKTOR 10 - Spila - Risan - Rt Banja	
odgovorni planer	Dragana Šuković, dipl.inž.arh. (licenca br. 04-732/1)	
faza planskog dokumenta	Plan	
naziv grafičkog prikaza	Plan regulacije i nivелације - Zone B i C	
	11b.	


Carlo



LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA MORSKOG DOBRA
-  OZNAKA MORSKOG DOBRA
- OBALNA LINIJA
-  414 GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKIH ZONA
-  OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP21 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
-  POSTOJEĆI OBJEKTI
-  POSTOJEĆI OBJEKTI KOJI SE RUŠE
- P+2 MAKSIMALNA SPRATNOST OBJEKTA
-  GL1=GL2 GRAĐEVINSKA LINIJA
-  284 PRELOMNE TAČKE GRAĐEVINSKE LINIJE
-  RL REGULACIONA LINIJA
-  222 PRELOMNE TAČKE REGULACIONE LINIJE


ZONA ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

- GRANICA OBUVATA PRIRODNOG DOBRA
- GRANICA OBUVATA KULTURNOG DOBRA
-  GRANICA OBUVATA KULTURNOG DOBRA PODMORJA
- GRANICA OBUVATA NEPOSREDNOG OKRUŽENJA KULTURNOG DOBRA
-  LOKACIJA ZA MARIKULTURU

NEPOKRETNA KULTURNA BAŠTINA

-  MEĐUNARODNI ZNAČAJ - SVJETSKA BAŠTINA
Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora
-  ARHEOLOŠKI LOKALITET PODMORJA
Područje između Rta Murva i rta Štrpačkog
-  JAVNA ARHITEKTURA
Zadužbina Ljubatovića
-  3 ZONING ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PODMORJA

SAOBRAĆAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE


- KOLSKE SABRAĆAJNICE SA PRIPADAJUĆIM TROTOAROM
-  PJEŠAČKE POVRŠINE
-  OBALNO ŠETALIŠTE - LUNGO MARE
-  KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE
-  JAVNI PARKING
-  BENZINSKA STANICA
-  MARINA
- MOST

Crius

✓


d r ž a v n a s t u d i j a l o k a c i j e :


"Sektor 10" - Spila - Risan - Rt Banja

obradivač plana	 CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam <small>PODGORICA</small>	
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: SEKTOR 10 - Spila - Risan - Rt Banja	
odgovorni planer	Dragana Šuković, dipl.inž.arh. (licenca br.04-732/1)	
faza planskog dokumenta	Plan	
naziv grafičkog prikaza	Implementacija Studije zaštite kulturnih dobara - Zone B i C	
		17b.
		 ODLUKA O DONOŠENJU PLANA: br. 07-3289 Podgorica, 19. jula 2018. g. godina izrade plana : 2018. Razmjera: 1:1000 Broj:

Crn.


5






d r ž a v n a s t u d i j a l o k a c i j e :

"Sektor 10" - Spila - Risan - Rt Banja

obradivač plana	 CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: SEKTOR 10 - Spila - Risan - Rt Banja	
odgovorni planer	Dragana Šuković, dipl.inž.arh. (licenca br. 04-732/1)	
faza planskog dokumenta	Plan	
naziv grafičkog prikaza	Plan saobraćajne infrastrukture - Zona B i C	
	 ODLUKA O DONOŠENJU PLANA: 07-3789 Podgorica, 19. jula 2018. g.	
	godina izrade plana : 2018.	
	Razmjera: 1:1000	
	Broj: 12b.	

5



LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- [MD] OZNAKA MORSKOG DOBRA
- OBALNA LINIJA
- 414 GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE
- [A] GRANICA URBANSTIČKIH ZONA
- OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP21 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

ZONA ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

- GRANICA OBUVHATA PRIRODNOG DOBRA
- GRANICA OBUVHATA KULTURNOG DOBRA
- [] GRANICA OBUVHATA KULTURNOG DOBRA PODMORJA
- GRANICA OBUVHATA NEPOSREDNOG OKRUŽENJA KULTURNOG DOBRA
- [\ /] LOKACIJA ZA MARIKULTURU

NEPOKRETNA KULTURNA BAŠTINA

- [] MEĐUNARODNI ZNAČAJ - SVJETSKA BAŠTINA
Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora
- [] ARHEOLOŠKI LOKALITET PODMORJA
Područje između Rta Murva i rta Strpačkog
- [] JAVNA ARHITEKTURA
Zadužbina Ljubatovića
- [3] ZONING ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PODMORJA


SAOBRAĆAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- KOLSKE SABAĆAJNICE SA PRIPADAJUĆIM TROTOAROM
- [] PJEŠAČKE POVRŠINE
- [] OBALNO ŠETALIŠTE- LUNGO MARE
- [] KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE
- [] JAVNI PARKING
- [] KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE
- O1 OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA
- A1 OZNAKA PRESJEKA TANGENATA
- [] BENZINSKA STANICA
- [BUS] AUTOBUSKO STAJALIŠTE
- [] MARINA
- MOST
- C C OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICE



Poprečni presjeci


presjek A-A
Jadranska magistrala



KOORDINATE PRESJEKA I KRAJEVA OSOVINA

O1 6556631.93 4708203.73
O2 6557134.47 4708340.49
O3 6557221.47 4708314.41
O4 6557302.17 4708267.17
O5 6557372.88 4708202.67
O6 6557405.88 4708159.41
O7 6557550.94 4707873.83
O8 6557655.50 4707541.48
O9 6557639.96 4707424.36
O10 6557590.44 4707315.99
O11 6557592.25 4707311.10
O12 6557487.52 4707181.82
O13 6557485.46 4707180.00
O14 6557431.81 4707130.57


presjek B-B
Jadranska magistrala




KOORDINATE TJEMENA

At1 6556139.04 4707385.31
At2 6556169.14 4707426.44
At3 6556193.40 4707479.49
At4 6556169.83 4707580.81
At5 6556213.64 4707665.95
At6 6556347.08 4707719.44
At7 6556423.74 4707795.50
At8 6556389.64 4707882.81
At9 6556432.81 4707958.68
At10 6556516.23 4708038.84
At11 6556515.39 4708138.32
At12 6556594.19 4708172.99
At13 6556657.16 4708224.28
At14 6556781.85 4708225.72
At15 6556873.60 4708342.76
At16 6556953.53 4708353.99
At17 6557039.69 4708354.49
At18 6557111.43 4708348.15
At19 6557284.73 4708291.80
At20 6557444.83 4708100.00
At21 6557521.57 4707961.19
At22 6557568.97 4707819.60
At23 6557583.05 4707687.13
At24 6557691.46 4707516.90
At25 6557604.02 4707357.44
At26 6557570.44 4707255.00
At27 6557390.85 4707096.50
At28 6557500.94 4706855.06
At29 6557428.10 4706734.19
At30 6557274.97 4706726.00
At31 6557303.88 4706573.73
At32 6557339.23 4706508.54
At33 6557309.54 4706365.50
At34 6556603.83 4708154.68
At35 6556588.82 4708142.68
At36 6557133.99 4708311.00
At37 6557128.08 4708284.16
At38 6556626.25 4708183.67
At39 6556639.09 4708194.93



presjek C-C
Jadranska magistrala



presjek D-D
prilaz "R2"



presjek E-E
prilaz "R1"




d r ž a v n a s t u d i j a l o k a c i j e :

"Sektor 10" - Spila - Risan - Rt Banja

obradivač plana	 CAU CENTAR ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM PODGORICA Centar za Arhitekturu i Urbanizam
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: SEKTOR 10 - Spila - Risan - Rt Banja
odgovorni planer	Dragana Šuković, dipl.inž.arh. (licenca br.04-732/1)
faza planskog dokumenta	Plan
naziv grafičkog prikaza	Plan pejzažnog uređenja
 ODLUKA ODOBRUŠENJU PLANA: br. 07-3789 Podgorica, 19. jula 2018. g.	
godina izrade plana : 2018.	
Razmjera: 1:1000	
Broj: 16.	





LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- OBALNA LINIJA
- /— GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKIH ZONA
- [A] OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP21 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE

- POSTOJEĆI DRVORED/STABLO
- PLANIRANI DRVORED/STABLO

OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE JAVNE NAMJENE

- [P] PARK
- [UO] UREĐENJE OBALA
- [ZUS] ZELENILO UZ SAOBRAĆAJNICE

OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE OGRANIČENE NAMJENE

- [ZPO] ZELENILO POSLOVNICH OBJEKATA
- [ZTH] ZELENILO ZA TURIZAM
- [ZO] ZELENILO INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA

OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE SPECIJALNE NAMJENE

- [ZP] ZAŠTITNI POJASEVI

OSTALE PRIRODNE POVRŠINE

- [OP] STJENOVITE OBALE
ISTRME STJENOVITE PADINE
- [DUK] DJELIMIČNO UREĐENO KUPALIŠTE
- || JAVNO KUPALIŠTE
- ||| HOTELSKO KUPALIŠTE

POVRŠINE KOPNENIH VODA

- [VP] POVRŠINSKE VODE
- [MU] MORE

ZONA ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

- GRANICA OBUVATVA PRIMORDNOG DOBRA
- [ZSP] III KATEGORIJA ZAŠTIĆENO PRIRODNO DOBRO SPOMENIK PRIRODE
Botanički rezervat kovora i oleandra iznad vrela Šepota
kod Risan- IUCN kategorija III
- GRANICA OBUVATVA KULTURNOG DOBRA
- GRANICA OBUVATVA KULTURNOG DOBRA PODMORJA
- GRANICA OBUVATVA NEPOSREDNOG OKRUŽENJA KULTURNOG DOBRA

NEPOKRETNA KULTURNA BAŠTINA

- [S] MEĐUNARODNI ZNAČAJ - SVJETSKA BAŠTINA
Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora
- [M] ARHEOLOŠKI LOKALITET PODMORJA
Područje između Rta Murva i Rta Stpačkog
- [A] JAVNA ARHITEKTURA
Zadužbina Ljubatovića
- [3] ZONING ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PODMORJA

LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA MORSKOG DOBRA
-  MD OZNAKA MORSKOG DOBRA
- OBALNA LINIJA
-  114 GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE
-  A GRANICA URBANSTIČKIH ZONA
- OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP21 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
-  POSTOJEĆI OBJEKTI



ZONA ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

- GRANICA OBUHVATA PRIRODNOG DOBRA
- GRANICA OBUHVATA KULTURNOG DOBRA
-  GRANICA OBUHVATA KULTURNOG DOBRA PODMORJA
- GRANICA OBUHVATA NEPOSREDNOG OKRUŽENJA KULTURNOG DOBRA
-  LOKACIJA ZA MARIKULTURU

NEPOKRETNA KULTURNA BAŠTINA

-  MEĐUNARODNI ZNAČAJ - SVJETSKA BAŠTINA
Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora
-  ARHEOLOŠKI LOKALITET PODMORJA
Područje između Rta Murva i rta Strpačkog
-  JAVNA ARHITEKTURA
Zadužbina Ljubatovića
-  ZONING ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PODMORJA

SAOBRAĆAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- KOLSKE SABRAĆAJNICE SATROTOAROM
-  PJEŠAČKE POVRŠINE
-  OBALNO ŠETALIŠTE - LUNGO MARE
-  KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE
-  JAVNI PARKING
-  BENZINSKA STANICA
-  MARINA
- MOST

LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- [MD] OZNAKA MORSKOG DOBRA
- [] GRANICA OBUVATA KULTURNOG DOBRA
- [] GRANICA OBUVATA ZAŠTIĆENE OKOLINE KULTURNOG DOBRA
- [] GRANICA OBUVATA POTENCIJALNOG KULTURNOG DOBRA
- [] GRANICA OBUVATA ZAŠTIĆENE OKOLINE POTENCIJALNOG KULTURNOG DOBRA

NEPOKRETNJA KULTURNA BAŠTINA

- [] MEĐUNARODNI ZNAČAJ - SVJETSKA BAŠTINA
Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora
- [] ARHEOLOŠKI LOKALITET PODMORJA
Područje između Rta Murva i rta Šipackog
- [] 1-9 ZONING ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PODMORJA
- [] ARHEOLOŠKI LOKALITET KOPNA
1 *Cariće*
2 *Rimski mozaici*
- [] AMBIJENTALNA CJELINA
Ulica Gabela, Trg Nikole Đurkovića
- [] VJERSKA ARHIKTEKTURA
1 *Crkva Sv. Petra i Pavla*
2 *Manastir Banja sa crkvom Sv. Đorđa*
- [] JAVNA ARHIKTEKTURA
3 *Zadužbina Ljubalovića*
- [] AMBIJENTALNA CJELINA PRIOBALJA
sa potencijalnim kulturnim vrijednostima

ZONA ZAŠTITE PRIRODNE BAŠTINE

— GRANICA OBUVATA PRIRODNOG DOBRA

- [] III KATEGORIJA ZAŠTIĆENO PRIRODNO DOBRO SPOMENIK PRIRODE
Botanički rezervat lovora i oleandra iznad vrela Sopota kod Risan-a IUCN kategorija III

IMPLEMENTACIJA STUDIJE ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA ZA POTREBE PUP-a KOTOR

- - - - - VIZUELNE OSE

— ISTORIJSKE, FUNKCIONALNE, VIZUELNE VEZE


— GRANICA OBUVATA PRIRODNOG DOBRA

[] FORTIFIKACIJA

[] NAJZNAČAJNJI VIDIKOVCI

ZONE ZNAČAJNE ZA IZUZETNU UNIVRZALNU VRJUDNOST (OUV)

- [HIA] IZRADA PROCJENE UTICAJA NA KULTURNU BAŠTINU
- [KU] KONZERVATORSKI USLOVI



LEGENDA

○○○○○	GRANICA ZAHVATA PLANA
—	GRANICA MORSKOG DOBRA
MD	OZNAKA MORSKOG DOBRA
	GRANICA OBUHVATA KULTURNOG DOBRA
	GRANICA OBUHVATA ZAŠTIĆENE OKOLINE KULTURNOG DOBRA
	GRANICA OBUHVATA POTENCIJALNOG KULTURNOG DOBRA
	GRANICA OBUHVATA ZAŠTIĆENE OKOLINE POTENCIJALNOG KULTURNOG DOBRA

NEPOKRETNAA KULTURNA BAŠTINA

- (○) MEĐUNARODNI ZNAČAJ - SVJETSKA BAŠTINA
Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora
- (■) ARHEOLOŠKI LOKALITET PODMORJA
Područje između Rta Murva i rta Štrpačkog
- [1-9] ZONING ARHEOLOŠKOG LOKALITETA PODMORJA
- (▲) ARHEOLOŠKI LOKALITET KOPNA
1 *Cariće*
2 *Rimski mozaici*
- (✉) AMBIJENTALNA CJELINA
Ulica Gabela, Trg Nikole Đurkovića
- (□) VJERSKA ARHIKTEKTURA
1 *Crkva Sv. Petra i Pavla*
2 *Manastir Banja sa crkvom Sv. Đorđa*
- (◆) JAVNA ARHIKTEKTURA
3 *Zadužba Ljubatovića*
- (✉) AMBIJENTALNA CJELINA PRIOBALJA
sa potencijalnim kulturnim vrijednostima


ZONA ZAŠTITE PRIRODNE BAŠTINE

- GRANICA OBUHVATA PRIRODNOG DOBRA
- /[] III KATEGORIJA ZAŠTIĆENO PRIRODNO DOBRO SPOMENIK PRIRODE
Botanički rezervat lovora i oleandra iznad vrela Sopota kod Risan- IUCN kategorija III

IMPLEMENTACIJA STUDIJE ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA ZA POTREBE PUP-a KOTOR

- - - - - VIZUELNE OSE
- ISTORIJSKE, FUNKCIONALNE, VIZUELNE VEZE
- (○) GRANICA OBUHVATA PRIRODNOG DOBRA
- (■) FORTIFIKACIJA
- (△) NAJZNAČAJNIJI VIDIKOVCI
- (○) ZONE ZNAČAJNE ZA IZUZETNU UNIVRZALNU VRJUDNOST (OUV)

- [HIA] IZRADA PROCJENE UTICAJA NA KULTURNU BAŠTINU
- [KU] KONZERVATORSKI USLOVI



UFRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU
PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-919-7811/2021
Datum: 14.09.2021.
KO: RISAN II



CRNA GORA

95000000318

106-919-7811/2021

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR. ZA URBANIZAM, BR 03-333/21-14783, KOTOR , za potrebe UT USLOVA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 94 - PREPIS


Podaci o parcelama								
Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
250		6 12 0	23/01/2019	VITOGLAVA	Dvorište ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		219	0,00
250	1	6 12 0	23/01/2019	VITOGLAVA	Porodična stambena zgrada ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		67	0,00
250	2	6 12 0	23/01/2019	VITOGLAVA	Ruševina raznog objekta ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		94	0,00
Ukupno							380	0,00

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2306964810035	KOLAR STEVAN KAROLJ SOMBOR,BEZDAN KANALSKA OBALA BR.24 Sombor	Korišćenje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnos/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto	
250	1	Porodična stambena zgrada ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	994	P 67	Svojina KOLAR STEVAN KAROLJ SOMBOR,BEZDAN KANALSKA	230696
250	1	Stambeni prostor ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	1	P 141	Svojina KOLAR STEVAN KAROLJ SOMBOR,BEZDAN KANALSKA	23069
250	2	Ruševina raznog objekta ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	0	P 94	Svojina KOLAR STEVAN KAROLJ SOMBOR,BEZDAN KANALSKA	2306

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
250			1	Dvorište		Morsko dobro

Datum i vrijeme: 14.09.2021. 16:01:13



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: KOTOR

Broj: 917-106-223/v21

Datum: 16.09.2021.



Katastarska opština: RISAN II

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 6

Parcela: 250

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

S

4
708
250
MK
559

4
708
250
MK
559



4
708
(00)
MK
559

4
708
(00)
MK
559

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava
Službeno/lice:



Crna Gora

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

GRADANSKI BIRO OPŠTINE KOTOR

Područna jedinica Kotor

Adresa: Palata Drago 336 Stari Grad,

85330 Kotor, Crna Gora

tel: +382 32 325 833

e-mail: spomenici@t-com.me

Vrijedno: 07.02.2022.

Br: UP/I-05-839/2021-2

Organizaciona jedinica	Jedinstveni klasifikacioni znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
03	333/21 - 14783			31. januar 2022.godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor, br. 03-333/21-14783 od 20.10.2021. godine, dostavljen 21.10.2021. godine i zaveden pod brojem UP-05-839/2021-1, za izdavanje mišljenja o potrebi sprovođenja postupka izrade Pojedinačne procjene uticaja rekonstrukcije objekata na lokaciji koju čini kat.parc. 250 KO Risan II, u obuhvatu DSL "Sektor 10" Spila - Risan - Rt Banja ("Sl.list Crne Gore" br. 57/18), na kulturnu baštinu i/ili konzervatorske uslove za predmetnu lokaciju, saglasno članu 102 stav 2 i čl. 101 stav 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), te čl. 18 i čl. 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

o konzervatorskim uslovima za rekonstrukciju objekata na lokaciji koju čini
kat.parc. 250 K.O. Risan II, u obuhvatu DSL "Sektor 10" Spila - Risan - Rt Banja
("Sl.list Crne Gore" br. 57/18)

I

- Izradi konzervatorskog projekta pristupiti u skladu sa načelima zaštite kulturne baštine i kroz studijski pristup, na osnovu proučavanja urbanističkih, arhitektonskih, kulturno-ističkih, pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti Istorijiskog dijela Risna, kao i vrijednosti predmetnog prostora. Navedeni studijski pristup potrebno je adekvatno priložiti u okviru stilsko-hronološke analize Konzervatorskog projekta;
- Rekonstrukciju predmetnog objekta predvidjeti uz maksimalno prilagođavanje karakteristikama naslijedene urbanističke matrice istorijskog dijela naselja Risna, terenu, ambijentalnim karakteristikama parcele i njenog okruženja;
- Konzervatorskim projektom rekonstrukcije predmetnih objekata potrebno je predvidjeti skladnu cjelinu, uz poštovanje osnovnih karakteristika tradicionalne arhitekture. Arhitektonsko rješenje zasnovati na tradicionalnim uzorima sa jednostavnim, purističkim i minimalističkim izrazom, bez ekspresivnih formi, a sve u skladu sa prethodno sprovedenim proučavanjima tradicionalnih uzora u okviru istorijskog naselja Risna;
- Volumene objekata, njihove proporcione odnose, raspored i veličinu otvora na fasadama, rješenje krova, položaje i veličinu istaknutih djelova na fasadama (terase i balkoni) zasnovati na rješenjima zastupljenim u tradicionalnoj stambenoj arhitekturi istorijskih naselja duž Bokokotorskog zaliva.
- Predmetne objekte je neophodno uskladiti sa naslijedenim mjerilom volumena tradicionalnih objekata; uskladiti proporcione odnose između volumena, po etažama i u odnosu na njihove istaknute djelove (poslednje se posebno

odnosi na rješavanje terasa i balkona, odnosno, njihov položaj, veličinu i položaj na fasadama);

6. Pri upotrebi materijala, prednost dati tradicionalnim materijalima i tehnikama gradnje, a ukoliko se koriste savremeni materijali, ne težiti kamufliraju i imitaciji (postavljanje kamenih obloga na betonske zidove ili zidove zidane savremenim blokovima), već autentičnim izrazom ostvariti kvalitetnu interpolaciju (pr. natur beton kao završna obrada fasade ili fasada malterisana malterom koji sadrži mljevenu opeku i slične obrade).
7. U završnoj obradi fasade koristiti neutralne boje zagasitih i tamnih tonova (pastelne boje, boja kamena, siva), bez upotrebe jakih, vizuelno nametljivih boja i bijele boje;
8. Parterno uređenje prilagoditi postojećoj konfiguraciji terena i zatečenoj količini zelenila. Ne težiti formiranju vještački stvorenenog ambijenta koji bi odskakao od sveukupne ambijentalne slike predmetne mikrolokacije.

II

Sadržaj Konzervatorskog projekta je potrebno uskladiti sa Pravilnikom o bližem sadržaju konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru ("Sl.list Crne Gore" br. 61/18), koji je na osnovu člana 103 stav 9 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, donijelo Ministarstvo kulture.

Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima, te izrađen od strane javne ustanove koju osniva Vlada (član 122 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19) ili pravnog lica koje ima odgovarajuću konzervatorsku licencu (član 106 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara, a shodno članu 103 stav 7 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Takođe, članom 101 stav 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara propisuje se, da ako je za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnom kulturnom dobru potrebna prijava građenja, odnosno građevinska dozvola primjenjuju se i propisi o planiranju prostora i izgradnji objekata.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor, br. 03-333/21-14783 od 20.10.2021. godine, dostavljen 21.10.2021. godine i zaveden pod brojem UP-05-839/2021-1, za izdavanje mišljenja o potrebi sprovođenja postupka izrade Pojedinačne procjene uticaja rekonstrukcije objekata na lokaciju koju čini kat.parc. 250 KO Risan II, u obuhvatu DSL "Sektor 10" Spila - Risan - Rt Banja ("Sl.list Crne Gore" br. 57/18), na kulturnu baštinu i/ili Konzervatorske uslove za predmetnu lokaciju, konstatiše sljedeće:

Predmetna katastarska parcela se nalazi u južnom dijelu katastarske opštine Risan II, na samoj obali, i predstavlja integralni dio Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Prostor u okviru kojeg se nalazi predmetna parcela je Studijom zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor prepoznat kao dio *istorijskih naselja duž obale uključujući i izgrađenu obalu*;

Shodno Nacrtu urbanističko – tehničkih uslova, na opisanom prostoru predviđena je rekonstrukcija ruševina objekata sa namjenom hotel visoke kategorije.

Shodno Studiji zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor za predmetni prostor su predviđene sljedeće mjere:

MJERE II - ISTORIJSKA NASELJA DUŽ OBALE UKLJUČUJUĆI I IZGRAĐENU OBALU:

- Sačuvati naslijedenu urbanističku matricu i strukturu naselja, grupacije kuća, crkvene ansamble, vrtove i njihova originalna hortikulturna rješenja, kao i terasasta imanja u gornjim zonama naselja.
- *Tretman očuvanja i zaštite kulturnih dobara mora se sprovoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, tj. prethodno izdatim konzervatorskim uslovima, odobrenim konzervatorskim studijama i projektima i uz stručni konzervatorski nadzor.*
- *Do utvrđivanja kulturne vrijednosti potencijalnih kulturnih dobara, ove prostore, komplekse i objekte neophodno je očuvati i tretirati sa najvećom pažnjom, isključivo na osnovu prethodno izdatih konzervatorskih uslova i odobrenih konzervatorskih studija i projekata.*
- *Prilikom planiranja prostora u zaštićenoj okolini pojedinačnih kulturnih dobara, koja uživa zakonsku zaštitu, ne planirati gradnju novih objekata osim u slučajevima kada za to postoji osnova u izdatim konzervatorskim uslovima. U slučajevima kada se u zaštićenoj okolini kulturnog dobra već nalaze savremene i neadekvatne gradnje i funkcije, potrebno je izraditi plan sanacije prostora i objekta. Obim zahvata plana/projekta definisće se posebno za svaki pojedinačni slučaj. Plan/projekat sanacije predstavlja skup mera kojima se vizuelno ublažavaju negativnosti savremene i neadekvatne gradnje. Ove mјere mogu biti mјere pejzažnog uređenja, promjene boja i materijala fasade, preoblikovanje krovova, uklanjanje i preoblikovanje objekata ili djelova objekata , i sl.*
- *Na osnovu Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, moraju se očuvati vrijednosti i karakteristike originalnog uređenja obale sa karakterističnim sistemom ponti i mandraća. Nisu dozvoljene promjene naslijedene linije obale, nasipanje obale i izgradnja objekata u ovoj zoni, a sve eventualne intervencije planirati na osnovu prethodno izdatih konzervatorskih uslova i saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara.*
- *Za zone i objekte u okviru istorijskih naselja dozvoljeno je sprovođenje konzervatorskih mјera (rekonstrukcija, restauracija, adaptacija, sanacija i anastiloza) na osnovu prethodno izdatih konzervatorskih uslova i odobrenih konzervatorskih projekata.*
- *Urbanističko-tehnički za objekte u okviru istorijskih naselja uslovi treba da se sastoje iz: konzervatorskih uslova i tehničkih uslova (komunalne i infrastrukturne mјere i priključci);*
- *Za komplekse ili objekte koji se nalaze u okviru istorijskih naselja, a koji narušavaju njihove vrijednosti predviđjeti izradu planova sanacije.*
- *Predviđjeti formiranje zelenih tampon zona između istorijskih djelova naselja i zona savremene urbanizacije.*

Uzimajući u obzir gore navedeno konstatovano je da se Urbanistički tehnički uslovi za rekonstrukciju objekata na lokaciji koju čini kat.parc. 250 K.O. Risan II, u obuhvatu DSL "Sektor 10" Spila - Risan - Rt Banja ("Sl.list Crne Gore" br. 57/18), mogu uskladiti sa mjerama iz Studije zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor uz poštovanje odgovarajućih Konzervatorskih uslova.

Shodno gore navedenom utvrđeno je da nije potrebna izrada Pojedinačne procjene uticaja rekonstrukcije objekata na lokaciji koju čini kat.parc. 250 K.O. Risan II, u obuhvatu DSL "Sektor 10" Spila - Risan - Rt Banja ("Sl.list Crne Gore" br. 57/18), na kulturnu baštinu (HIA) uz obavezu pribavljanja navedenih Konzervatorskih uslova. Uzimajući u obzir navedeno, a radi očuvanja i unapređenja ambijentalnih vrijednosti prostora koji čini integralni dio Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO-a, izdaju se predmetni konzervatorski uslovi.

Sadržaj Konzervatorskog projekta je preciziran Pravilnikom o bližem sadržaju konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru ("Sl.list Crne Gore" br. 61/18).

Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima, te izrađen od strane javne ustanove koju osniva Vlada (član 122 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19) ili pravnog lica koje ima odgovarajuću konzervatorsku licencu (član 106 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara, a shodno članu 103 stav 7 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Shodno izloženom, riješeno je kao u izreci.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja ima se pravo žalbe Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, u roku od 15 dana od dana prijema istog, a podnosi se preko ove Uprave.



Obradila:

MSc Aleksandra Džaković, spec.sci.arh.

Dostavljeno: - podnosiocu zahtjeva;

- u spise.



“VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR” d.o.o.

poštanski fah 56, Škaljari bb, Kotor, Crna Gora
tel/fax: (032) 325 214 (032) 325 353 (032) 323 071
e-mail: vodovod.kotor@t-com.me web: vodovodkotor.com
Žiro-računi: 510-179-85 (CKB) 520-14700-13 (HB) 535-5260-13 (Prva banka)
PIB: 02013312 PDV: 92/31-00535-5

Broj: 11801

Kotor: 21.03.'22

Na osnovu priloženih urbanističko – tehničkih uslova broj: 03-333/21-14783 od 25.02.2022. godine, (zavedenih u ovom Preduzeću pod brojem 978 od 08.03.2022. god.) izdatih od strane „Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje“ Opštine Kotor neophodnih za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata br.1 i br.2, namjene hotel (T1), na dijelu urbanističke parcele UP 39(zona C) koju čini kat. parc. 250 KO Risan II, u obuhvatu DSL „Sektor 10“ Spila-Risan-Rt Banja („Sl.list CG“, broj 057/18), izdaju se:

PROJEKTNO-TEHNIČKI USLOVI

VODOVOD

1. Snabdijevanje vodom ovog područja se vrši iz rezervoara koji se nalazi na koti 50 mm.
2. Mjesto priključenja je definisano na distributivni vodovodni cjevovod koji je prikazan na skici u prilogu.
3. Za vodovodni priključak potrebno je da objekat ima glavni vodomjer sa dva ventila smješten u šantu ili zidnom ormariću. Prilikom ugradnje vodomjera ne koristiti "kugla ventile". Vodomjerni šaht odnosno zidni ormarić mora biti postavljen na granicu parcele, na mjestu gdje priključni vod prelazi sa javne na predmetnu parcelu. Poklopac šanta mora biti metalni, min. prečnika 600mm, za lako saobraćajno opterećenje. Ovaj šaht ne postavljati na parking niti kolovoz.
~~S obzirom da do predmetne parcele ne postoji javni put, vodomjerni šaht predviđjeti na javnoj površini, najbliže predmetnoj parcelli.~~
4. Ukoliko objekat ima više stambenih i/ili poslovnih jedinica, za svaku jedinicu postaviti poseban vodomjer na pristupačnom mjestu (kao npr. strujomjeri). Ukoliko postoji hidrantska mreža, za nju predviđeti poseban vodomjer u šantu sa glavnim vodomjerom.
5. Na priključku, prije vodomjera gledano u smjeru toka vode, potrebno je ugraditi zaštitu od povratnog toka vode (nepovratni ventil).
6. Obaveza investitora je izgradnja priključnog vodovodnog cjevovoda od "mjesta priključenja" do predmetne parcele. Pribavljanje saglasnosti za postavljanje priključnog voda preko susjedne parcele je obaveza investitora.
7. Glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije objekta, koji se dostavlja na saglasnost ovom Preduzeću, mora da sadrži detaljnu izometrijsku šemu sa jasno definisanim pozicijama svih vodomjera i prečnicima cijevi, kao i detalj vodomjernog šanta.
8. Radove na priključenju i montaži vodomjera po pravilu izvodi ovo Preduzeće.

KANALIZACIJA

9. Na ovom području za sada ne postoji mogućnost priključenja na javni kanalizacioni sistem pa se problem otpadnih voda mora rješavati individualno. Tom prilikom voditi računa da se vodonepropusna septička jama ili bio prečistač moraju izbaciti iz upotrebe prilikom priključenja na javni kanalizacioni sistem pa instalacije prilagoditi tako da se priključenje može izvesti što jednostavnije kada kanalizacioni sistem bude izgrađen.



“VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR” d.o.o.


poštanski fah 56, Škaljari bb, Kotor, Crna Gora
tel/fax: (032) 325 214 (032) 325 353 (032) 323 071
e-mail: vodovod.kotor@t-com.me web: vodovodkotor.com
Žiro-računi: 510-179-85 (CKB) 520-14700-13 (HB) 535-5260-13 (Prva banka)
PIB: 02013312 PDV: 92/31-00535-5

10. Ukoliko se u objektu predviđaju garaže, servisi, restorani, praone i drugi prostori koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti, benzina i slično za slučaj budućeg priključenja na planirani javni kanalizacioni sistem, predvidjeti ugradnju separatora masti.

OPŠTE

11. Ukoliko se na parceli nalaze instalacije vodovoda i kanalizacije, troškovi njihovog izmještanja padaju na teret investitora. Projekat izmještanja je potrebno dostaviti ovom Preduzeću na saglasnost prije početka izvođenja radova.
12. Zaštitna zona distributivnog cjevovoda je širine po 2m sa obje strane mjereno od ose cjevovoda. To znači da se nikakvi objekti, niti građevinski radovi ne smiju izvoditi unutar zaštitnih zona. U slučaju oštećenja cjevovoda prilikom izvođenja radova, troškovi popravke padaju na teret investitora.
13. Ukoliko priključni cjevovod prelazi preko susjedne parcele, obaveza investitora/vlasnika objekta je pribavljanje ovjerene saglasnosti vlasnika te parcele.
14. Projektno tehnički uslovi važe 12 mjeseci od dana izdavanja istih.

Napomena: Pored navedenih tehničkih uslova, da bi objekat mogao biti priključen na vodovodni i kanalizacioni sistem, potrebno je da se za isti dostavi građevinska dozvola/prijava gradnje i da su izmirene obaveze prema ovom Preduzeću:



Inženjer za mapiranje i
ažuriranje GIS-a

Čavor Teodora
spec.sci građ.

DOSTAVLJENO:

- Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor
- Arhivi

Šef službe za razvoj, projektovanje
i investicije

Dragić Velemir
dipl.ing.maš.

VD Izvršnog Direktora

Lazar Kordić
Kordić Lazar
dipl.ing.maš.





Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 865
fax. +382(0)32 325 865
privreda@kotor.me
www.kotor.me

Br: 1604-319/22-443

Kotor, 11.03.2022.godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saboraćaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114, 115 i 117. Zakona o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18) i čl. 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 046/19), rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, u ime Kolar Karolj za gradnju objekta na kat par 250 K.O. Risan II I, donosi:

R J E Š E N J E

Utvrđuju se vodni uslovi za izgradnju objekata na kat par 250 K.O. Risan II koji glase:
Uraditi projekat kanalizacije tako da zadovoljava uslove iz čl. 3,4,5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent ("Sl. list RCG" br. 45/08,9/10,26/12,52/12 i 59/13).Na ovom lokalitetu ne postoji kanalizacioni sistem.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijat za urbanizam,gradjevinarstvo i prostorno planiranje,obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod UP/I br. 1604-319/22-443 od 10.03.2022. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za izgradnju objekta na kat par 250 K.O. Risan II sa ispunjenim uslovima iz dispozitiva rešenja.

Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam,gradjevinarstvo i stambenokomunalne poslove Opštine Kotor UP/I 03-333/21-14763 od 25.02.2022. godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa rješeno je kao u dispozitivu.


UPUTSTVO O PRAVNJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksu u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa

DOSTAVLJENO:

- 1.INVESTITORU
- 2.Vodnoj knizi
- 3.Arhivi

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE





CRNA GORA Gradanski bir o opštine Kotor					
Primljeno			28.03.2022		
Vrijednost	Klasifikacijski znak	Nedeljice	Prilog	Vrijednost	
03-	333 / -	14783			

Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 865
fax. +382(0)32 325 865
privreda@kotor.me
www.kotor.me

UP/I Br: 1606-341/22-442

Kotor, 10.03.2022.godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor na osnovu člana 8. Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima ("Sl. list CG-opštinski propisi" br. 14/10, 003/15, 039/17, 029/20), čl. 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl.list CG"- opštinski propisi 46/19) i DSL „Sektor 10“ Spila – Risan – Rt Banja („Sl. list CG“, broj 057/18), a rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, donosi:

R J E Š E N J E

Utvrdjuju se **OPŠTI SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI** za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta br. 1 i br. 2 namjene hotel (T1), na dijelu urbanističke parcele UP 39 (zona C) koji čini kat. parc. 250 KO Risan II, u zahvatu DSL „Sektor 10“ Spila – Risan – Rt Banja („Sl. list CG“, broj 057/18), koji glase:

1. Svaka UP mora da ima kolski ulaz/izlaz na javnu saobraćajnu površinu;
2. Kolske ulaze/izlaze planirati iz saobraćajnice nižeg ranga;
3. Kolske ulaze/izlaze udaljiti maksimalno u odnosu na raskrsnicu, pozicije pješačkih prelaza, stajališta javnog prevoza i drugih objekata koji mogu uticati na bezbjednost saobraćaja;
4. Trouglove preglednosti na mjestu priključka definisati u odnosu na rang saobraćajnice i dozvoljene brzine kretanja vozila;
5. Kolske ulaze/izlaze planirati tako da zadovoljavaju uslove prohodnosti za sva putnička vozila i mjerodavna vozila (ako je kolski ulaz u šemi turističkih autobusa, dostavnih vozila i sl.);
6. Radijuse skretanja pri ulasku/izlasku dimenzionisati prema propisanim normativima za putnička vozila ili mjerodavna vozila (turističke autobuse, dostavna vozila itd.);
7. Širinu pristupnog puta planirati u zavisnosti namjene parcele/a, planiranog sadržaja, očekivanog intenziteta kolskog i pješačkog saobraćaja i mjerodavnog vozila;
8. Potreban broj parking mesta rješiti u okviru urbanističke parcele prema sledećim normativima:

NAMJENE

Potreban broj PM

STANOVANJE	-individualno 1PM/1 stan
STANOVANJE	-kolektivno 1PM/1.2 stan, 1PM/1 smješt. jed.
TURIZAM	- apartmani 50PM/100soba
TURIZAM	- hoteli 25PM/1000m ² korisne povr. ili 1PM/4stolice

9. Parking mjesta u zavisnosti od ugla parkiranja (30° , 45° , 60° , 90°) i bočnih smetnji, dimenzionisati prema važećim normativima;
10. Vertikalnu i horizontalnu signalizaciju na mjestu priključka UP na saobraćajnicu uraditi u zavisnosti od namjene parcele/a, planiranog sadržaja i očekivanog intenziteta kolskog i pješačkog saobraćaja;
11. Za svaku UP potrebno je uraditi saobraćajno tehničku dokumentaciju priključka na javnu saobraćajnicu (grafički prikazati mjesto i način priključka) i projekat vertikalne i horizontalne signalizacije;
12. Saobraćajno tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti;
13. Prije početka izgradnje objekata planirati prostor, od regulacione linije prema unutrašnjosti parcele, za pranje ili uklanjanje blata sa točkova i šasije vozila kako se ne bi prilikom uključenja nanosilo po asfaltu.

Obrazloženje

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor obratio se ovom Sekretarijatu Zahtjevom broj UP/I Br: 16-341/22-442 od 09.03.2022. godine kojim se traži da se izdaju saobraćajno tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta br. 1 i br. 2 namjene hotel (T1), na dijelu urbanističke parcele UP 39 (zona C) koji čini kat. parc. 250 KO Risan II, u zahvatu DSL „Sektor 10“ Spila – Risan – Rt Banja („Sl. list CG“, broj 057/18).

Uz zahtjev su priloženi Urbanističko tehnički uslovi Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor broj 03-333/21-14783 od 25.02.2022. godine.

Na osnovu gore navedenog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozivu.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠТИTI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor sa taksom od 5,00 eura na žiro račun 530-9226777-87 LAT. Žalba se predaje preko ovog organa u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Taksa za ovo rješenje shodno Odluci o lokalnim administrativnim takсama, naplaćena je.

Dostavljeno:

- ① Naslovu x 4
2. Sekretarijatu 16
3. Arhivi

